

SEDMI DEO**Prvi deo****Prethodni deo****IZMENE**

Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore kojom se utvrđuje da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 22/04) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ustavni sud Republike Crne Gore, u sastavu: sudija Radovan Krivokapić koji zamjenjuje predsjednika Suda i sudije - Veselin Racković, Fetija Međedović i Zoran Smolović, na osnovu odredaba člana 113 stav 1 tačka 1 Ustava Republike Crne Gore, člana 51 stav 2 i člana 56 tačka 1 Zakona o Ustavnom sudu Republike Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 21/93), na sjednici od 6. aprila 2005. godine, donio je

Odluku

*Odluka je objavljena u "Službenom listu RCG", br.
28/2005 od 5.5.2005. godine.*

UTVRĐUJE SE da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 22/04) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka će se objaviti u "Službenom listu Republike Crne Gore".

...

U br. 78/04 i 102/04

Podgorica, 6. april 2005. godine

Ustavni sud Republike Crne Gore

Zamjenjuje predsjednika

Ustavnog suda Republike Crne Gore,

Sudija,

Radovan Krivokapić, s.r.

Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je donijela Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2006. godini, dana 29. novembra 2006. godine.

Broj: 01-1486/2

Podgorica, 30. novembra 2006. godine

Predsjednik
Republike Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

*Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br. 76/2006
od 12.12.2006. godine.*

Član 1

U Zakonu o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04) član 3 mijenja se i glasi:
"Stranka za tužbu i svaku drugu parničnu radnju treba da ima pravni interes".

Član 2

Član 13 briše se.

Član 3

U članu 24 u stavu 1 riječi: "čl. 21" zamjenjuju se riječima: "čl. 20".

Član 4

U članu 34 poslije riječi: "postojanju" riječi: "najamnog ili" brišu se, a riječi: "ako je riječ o najamnom ili zakupnom odnosu zaključenom" zamjenjuju se riječima: "ako je zakupni odnos zaključen".

Član 5

U čl. 41, 130 u stavu 2 poslije riječi "državljanima" i riječi "predstavnik" i članu 143 st. 1 i 2 riječi: "Srbije i" brišu se.

Član 6

U članu 42 u stavu 1 poslije riječi "zakupnih" riječi: "i najamnih" brišu se.

Član 7

U članu 43 riječi: "državne zajednice Srbija i Crna Gora" zamjenjuju se riječima: "Republike Crne Gore".

Član 8

U članu 82 poslije stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:

"Protiv rješenja iz st. 1 i 2 ovog člana nije dozvoljena žalba".

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 9

U članu 83 poslije riječi "zastupnika" veznik "i" briše se, a poslije riječi: "pravnom licu" dodaju se riječi: "i privrednom društvu koje nema svojstvo pravnog lica".

Član 10

U članu 84 stav 2 zamjenjuje se sa dva nova stava, koja glase:

"U slučajevima iz člana 82 st. 2 i 3 ovog zakona tužilac je dužan da položi iznos troškova privremenog zastupnika.

Ako tužilac ne položi iznos troškova za postavljenje privremenog zastupnika, u roku koji mu sud odredi, tužba će se smatrati povučenom".

Član 11

U članu 95 u stavu 2 riječ "pisana" zamjenjuje se riječju "pismena".

Član 12

U članu 106 u stavu 1 riječ "tri" zamjenjuje se riječju "osam".

Član 13

U članu 128 u stavu 3 riječi "javnom pravobranilaštvu" zamjenjuju se riječima "nadležnom organu opštine".

Član 14

Član 185 mijenja se i glasi:

"Ako lice koje zastupa Republiku, odnosno nadležni organ opštine ili u postupku preduzima radnju po njihovom ovlašćenju narušava red, sud će obavijestiti o tome nadležni organ Republike, odnosno opštine, a može odložiti ročište i od nadležnog organa Republike, odnosno organa opštine da zatraži da odredi drugo lice da učestvuje u parnici".

Član 15

U članu 190 stav 3 postaje stav 2.

Član 16

U članu 191 u stavu 4 riječ "dozvoliti" zamjenjuje se riječju "dopustiti".

U stavu 6 riječ "usvaja" zamjenjuje se riječju "dopušta".

Član 17

U članu 211 u stavu 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka 6 koja glasi: "6) kada nastupe pravne posljedice otvaranja postupka likvidacije;".

Dosadašnje tač. 6 i 7 postaju tač. 7 i 8.

Član 18

U članu 226 stav 1 mijenja se i glasi:

"Isprava koju je u propisanom obliku izdao državni organ u granicama svoje nadležnosti, odnosno ustanova i drugo pravno lice u okviru zakonom povjerenog javnog ovlašćenja (javna

isprava) dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili određuje".

Član 19

U članu 321 u stavu 3 poslije riječi "uviđaj" dodaju se riječi: "i da se ponovo ne izvodi dokaz saslušanjem stranaka,".

Član 20

U članu 327 poslije stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

"Ako sudsko poravnanje bude poništeno, postupak se nastavlja kao da u parnici o tužbenom zahtjevu nije ni bilo zaključeno".

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 brišu se.

Član 21

U članu 329 u stavu 2 riječi: "od 60" zamjenjuju se riječima: "od 90".

Član 22

U članu 341 dodaje se novi stav 4 koji glasi:

"Nakon zaključenja glavne rasprave stranke će biti upozorene da rok za žalbu teče prvog narednog dana od dana donošenja presude".

Član 23

U članu 375 u stavu 3 poslije riječi "ukinuta" dodaju se riječi: "po odredbama ovog zakona".

Član 24

U članu 397 st. 2 i 3 riječi: "5.000 €" zamjenjuju se riječima: "10.000 €".

Član 25

Poslije člana 428 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 428a

Kad Evropski sud za ljudska prava utvrdi povredu ljudskog prava ili osnovne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, stranka može, u roku od tri mjeseca od konačne presude Evropskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u Republici Crnoj Gori koji je sudio u prvom stepenu u postupku u kojem je donešena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko pravo i osnovna sloboda za izmjenu odluke kojom je to pravo ili osnovna sloboda povrijeđena, ako se učinjena povreda ne može otkloniti ni na jedan drugi

način osim ponavljanjem postupka.

Postupak iz stava 1 ovog člana sprovodi se uz odgovarajuću primjenu odredaba o ponavljanju postupka.

U ponovljenom postupku sud je vezan pravnim stanovištem izraženim u konačnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda osnovnog ljudskog prava ili slobode."

Član 26

U članu 438 poslije riječi "dozvoljena" dodaje se riječ "samo".

Član 27

U članu 452 u stavu 2 riječ "prvo" briše se.

Član 28

U članu 458 u stavu 1 riječi: "25.000 €" zamjenjuju se riječima: "30.000 €".

Član 29

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Skupštine Republike Crne Gore da utvrdi prečišćeni tekst ovog zakona.

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

SU-SK Broj 01-538/6

Podgorica, 29. novembra 2006. godine

Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

Prvi deo

Prethodni deo